

Предприниматель түрүгү

ТАЛААННААХ КИҢИ – БАРЫТЫГАР ДЭГИТТЭР

Узалин, дын чутаңыгар калым да, пульпун холбоон воротабын анабын, сурдук табыстаах.

Саамай тугаах үбүйен – дөңгөл-сөргөл килим онорон танаары. Бэхжирэм, көрөнгө күрдүк, төгрөгийн инигэр турар. Күнгээ 200-чээс 800 граммнаах килими онорон танаарабыт. Онууха барытыгар юргээм үзэлийн, улахан сийобул буслар. Килимийн танаага алан, Ульяновской куоратан алан массынын атылынан ажылбытам. Килим атылынан сирдэрийн "Эзэлэ", "Барыс", "Олимп", "Алар", "Домашний президент" маңызыннаар буслар. Бу бэхжирэмийн үзэлийнитим 8 сий буслар.

Үлмө танилан, хоббим дижоо дуу, тихиниисээр опоруунан дырыкгаммынтым 30-тан тарса сий буслар. Бу төрдүс вариант вездэхонгупон онорон турорабын. Инихи вариантын изэр төлөвийн охижденихлах "Юпитер" мотогордах энгийр. Онгон кэлийн бири табарын бэйстин "Оке" массынын бэлхэгэн, ал мотогорун ылан спортуубутум, кынгыга дааны улахан буслар учинь колуенээр төрдүон тарууда кыахтаннышар. Бу манын дырыктанар түүнтэн дын түннэгээ тихинийн тимирдэри, санын чадаарын мунныбын. Маны барытын тусла уурунад түүнтэн, куоратан табарынан ынтаран, тусла алан тутуу туттара сыйындыбын. Бийс онорон танаарын тихинийн ГАИ уутуугар турорабарга документууну



Дистанционийн пульдүннан арьштар боруута.

Экспертисэх, оптортууха сон, ал зэрэг, экспертиза барыга Москвадан эрдийн. Улахан тимирдэри хотогдорор сялттан бэлхэгэн улахан кыран онорбуутум, манна ишүү-хадум (урея оноруул) диж иккисишилгээн "ЗИЛ" массынын лебедкаагын спортуубутум, ини кометуунан стрелага хамсын, ини хийн колуенэ энин спордон, уонсайын, айнанын туруктах оногстуухаахнын. Илгэгийн дэд, наар гараснаар сыйындыбын, пекинеяа тахындыбын. Вездеходум бу турар, хайдах үзлийн ингерист сиймийн видео ынталыбытам, сөзүүрүүрүүн тест-драйв онго бара сыйын, тухтан дааны ишвийжүүс, эзэнтэй айнанын сийбийнит. Тухтан дааны ишнэстин иши мин кинин "Сизэн" диж аялтын, дирааг уулан уустар, бири уралыга диж "хөрөлжүү" ал ага, сиён уна-хийс хамсын, 4WD, 10-ча ийнни олбордor миностох. Собуруу сохлуулум диж барыга уу, манна кураан збит, эпикюс дэлти, "Квадроцик" дааны саллан сыйындыбыт сиргээр баал-

лар, онно барытыгар "Сиэлэ" артый аудай сыртыга, буслайсан дааны көрбөт. Угус лянуу кытари билсэн, наар субогдо сыйындыбын-сурдук тонкуйлаах, миңцэр уоллагтар башын. Элэр саасынгын, аудам манна хоту алааска кустур сурдук эд, онно матаасындыбын эрэй бөөнөн сыйындыбын, юнион сууруу уоронийн калын баран, аудам улахан мөйөй сух айнанта сыртын дижимин бастакы огопукун тагмыгын.

Табылан истөнүү айы, кийн стимулданы оссо эбии оностор, туюх эмэ толкай юнирүүн, үүлүйн, арьт түүнчлири тахсан оноробун. Кинизэд улахан баца



"Сизэн" уутган, бацарагчын ишнэбэ нээлжил.

сагна баар буслуухтаах, тулуурдаахтык дынын турал огу толорого үзлихгээх. Туюх барыла толкуйтан тахсар. Билигин урукуу күрдүк буслагчах – бацаах кийнхэд тухо барыга баар. Бири ырасанын диж ууласка дынгүйс аваачынын тэрийэр саналлахнын, урукуу оттуур или санаабын эд сыйындыбытам. Ини танилан массыннаа юнирүүндердийн заправкалын уоронийн ишүү-хадум, онон билгигин биризмо баар буслагчынын, юнирүүн заправкалан, дижнээстиканан спутниковай тэрийнхэрийн аяла сыйындыбытам. Онлон кэлийн "Гелскарт", онлон билгигин "ГПВ" турооруу оногоруул толоробун. Манна барытыгар күүс-комо, ойбүл буслар лягум, билгэн турар, янын юрзини буслар. Туюх баар туттар тээбирийнхэрийн, инструментарбын бойзм буслагчынын, оностобуун, дөвжторум-хаасарын улахан комону оногориул, кинэлээр махталын улахан. Предпринимательство оттуун бацахын юнирүү ullaхан комону СО предпринимательства министристибээ, олохтох длангта оногорбуттара", – диж Илюксий Николаевон ишигээр.

Билигин урукуу күрдүк буслагчах, бацааха эрэ буслагчаха, барылы-бары булан дырыкгамыха сон. Илюксий Николаевич бэйстин дырынтын корпорорго, кэссииргэ, субширигэ мэдүү болзум. Манын дын баар буслан, таа сиро билгигийн олох сайдынтын кынга тэгүү хардышын.

Уралы дырыктаах бири кийдүүшкүүлүүнин кийн туттабыг ишигээ аймандылаах ултийэр чынчалылары, дын юрзинийгээ сийгийнлори, чигийн дорубуйаны бацарабыт.

Семен ЖЕНДРИНСКОЙ.

Оюулорбут сурчайалар

"Арасы" лаацырбын туюха да дырыктаныбыт. Ишнэлийк, Сахабыт дырыкгамын. Бу лаацырга помоо үлүс сирии историин үөрэгтийн. Александра Николаевна Васильева ханын танаарыга, хоноон шаарга, фотопапаралынан, видеокамеранан таба туттарга утуйда. Уоллагтар ханын танаары оюулордуулар. Художествийн училище

устуулуона Людмила Эдуардовна уруйтай дырыкшатаа. Онон бары искуствийн эйзтийн биштийт. Сезонмут түмүгээр "Арасыга күн түнэр" диж музыкалын иштэжээжин туроордубуул. Күлүүнка ляямут санаа ишин толору кийн корон, астылан барылтар. "Олус сонун, профессиональный таыннаа токордугут", – диж Илюксий Николаевон ишигээр.

Или күрдүк "Арасыга" кийн, бири күнжкин буслан үзлинигээ, биризмөнни тухшахтык агаардага уоронийт. Улуус, Сахабыт сирии ажас мунгуттага кийр оюулордуул билсөбий, бодорунахыт. Лаацырга биригээ сыйындыбыт оюулорбун күрүүк күшүүтүк санын. Энэд эмэ манна кийн – уүт-сайда, сатабыбын эзбог. Уоллаган яа баран Мяндацийнайга эргийн кийнжин, овоо сайдын уулоо күнжорин санааг, лаацырьим оссо сайдын, туссан тохойдун!

Кира Поеева, Саха гимназийн 5-с кызындын юрзинччигээ,

Арасыга күн тахсар

Репортажуна В.Н.Романова-Чыссынайрын барыбытын соусы кынсан музыка, ырыа көрөн эзгэгийр үөрэгтийр. Сайын зайы дойдтуутар кийн "Арасы" лаацыр үлүс сезоонутар үзлини. Кинизэд үөрэгтийр овогор албон ишбийт. Мин дын ишигээр тахсан соютоокун ылмыры, түпсэгэйдүүк хамснары салтын буслутум. Ол ишин ишлүүрбийн юлыстар эдийн.

Быйыт лаацырбыт оссо түпсубут. Сабыс-саны хомуска, балаантаа кыргызтар күпсүүрээ



"Помощник №1" - мотор котёлбор кран.

Чурапчы улууңутар туралын үйнүү, унучу талааннаах дын эзб. Кинийтөр ортолорутар бири ошук кийн, бири дойдтуухаахын, улуусын 90-с салынга маштайынан шаттеннаммын урбаанын, оройонд бастаан "Пейджер" сибээс кирэрий, спутниковай антеннен установкагын, такси салуусчынын тэриййт, чаанынай бэхжирин айлан урелжнит, санаа төхөннүүсөн коруун эд ишитини тигийн онорон Илюксий Николаевич Новгородовын аялтаахшыншын, бука, сыйыншиныт буслуу.

Бири кийн маны барытын соютоокун олохкоо кийлгээдээ үзүүлжин иштэн союо салшамын. Чуанынай предприниматель Илюксий Николаевич бэрг эзб айланынан тихинийнсөн онорууттар салындыбытам, сабуруу уорон сыйынан араас салавын технология салындыбытам, таа сиро олох хамындын кытагын тэгүү хардышлаан иштэн дынин сайды турарын түүнтэн дын буслутум, улжин-хамсын сыйындын бэрг умсугтуулжынхын юлснин. Олорор дынгэрийн тас сабуруутган сабалсан, тэргэн инигэр мунинкулан турар араас тихинийнсөн тимирин-түнчлийн, миңцэр толкуйтан онондуулубут котогор кыраннары, гарас инигэр турар "Сизэн" вездеходуу кийн корон сөзюр.

"Дын эзгэгийн эр дистанционийн пульт комогуулан кынынчыры-сайынчыры айланын салындыбытам, олон айланын барытын бэйзм сыйваркалсан түпнүүтум. Бацахын кийнхүүртэй тогтнуга, кылгас юмс ишигээнд аяла-саба сыйындыбытам. Кийн ойлобуутум – подшипниктара тонон хашалнаар збит, озу бензини убаган күпшүүн, учугэй буслута. Документонутар - 20 кыраадынса эрэ дынри үзлини дын диваны улахан тымындарга эмээ



Уматык комогуулан шанындыр овоо айланын "Буран".

2017 -- улуска История сыла

ӨБҮГЭБИТ УЛУУ КУДАНСА

Сахалар номохко киирбите, хоноонги хөнүүлүгүбүтүү ўюнчилгээд үтүүлүбүт үйү-машы аяга үйзтери унудордаан кэлбигт кишибитинш обутэбигт Уллуу Кудангса буюлар. «Кини кимий? Хапша, ханаң оюро сыйын-быгытга буюуой?» дизи санаа зәбэх кишини үйэ-хайта туттава. Ол инии бу номохко кисеммит Уот Айах – Уллуу Кудангса туундан туту билбиишн таңтаан ааңтар «Сайга олоо» ханызатым менүү үйлестизхин баңарабыш.

Бу юпсээн Таатта улувун 1-кы
Дъохсоён киңитэ Петр Ванифатьевич
Слепцов суругуттан Платон Алексеевич
Ойуутуский сэхэн, номох онорон
суруйбуга, «Куданца олорбут биримэгэ-
Петр Великий инициацый биримэгэ
буолуухаах. Бу юпсээн оччотоо саха
олоңун, кини олоңдо хаанаагылган
уяарыйбыгын борт үчүтгэйдик көрлөрөр.
Онон балырыгы саха олоңун чигчийэр
үзүүнтгээрээ бу юпсээн зөвхөн ыйынын-
юрднийн бийризжүүлэх. (Ойуунуский).

-Бытаппаңы обүрзбит олорбут сирэхайа аалтаах шаас атган ныээсүтигээр эбигэ буслуудай? - дисн ыйылгар буоллахха: «...Таатга эбо хотун (Тааты үрээний) ардаа диски огтуулж, айыс үстсээх куок арајас, қыныш дээргэн кустук таиниары сатыншаш түүэн оруун эошинообут. Майы Баалы дисн аалтаах күол үрдүүлж, арајас дьогтюүт кырданылгар Ултуу Куланга обургу олохсуйш и спорбутаэбигэ үнү», - дисн спонхонут оюонийг олорбут этэн хаалишарбыг эбигтээр.

Дээ, онон, олорбут юмэ-кэрдингээ, сирэ-үога бастакы торума оногуулубут курдук, ал эрээри бу угуу кийибит дингохгүй оююрон ааснытын бар дьонум, ордук эдэр ыччагт ойдүүрүү курдук итгээгүйнээхгүй юпсиир, уустук соругу туроурууцан, суруйан эрэбни. Уустуга ойдонуулэр. Атын омуктар бойнгэрин дынызгаларыгар уварыгтынын кийнэрбүт түгэнээри уонна ону согтоохстук туоршан, табышиар буолалбайна бойз аймах-бий дьонун туягтыгар эргитээр кингэстэр, хааннаар, ыраахгаацышар тустарынан суруйан хаашшиарар үтэстэрэ, юлэр юм дьено азгаларышан дьонуннаахынк юни тутталларыгар, биир тышиваах, биир итгээгүйж, биир нынгийн омук будуна буолалшарын бийдоон, түргэнхик юни тута түмээн, илин тэринизилэригээр суоруулубут олук буолан үйэгэри унуордаат юлигээ. Номохко юпсэнэр бынны-майтын

уңарсында, айылға дындық көстүүшөр биңги ырыттыбылыгын аркемоленор оруттарин исторической хроника уонна астрономия литературага тааналган булбут чахчыларбар олоңуран сиңилин суруйан быншара салынам. Маник ырыттыны урут «Наука и жизнь» сурунаалга бөлчөттөн таңаарбылтара, ол эрээри сахалар ортолоругар кийг юпсэлий тахсыбаттауд, юники юмшын бу ыстайый автордара Египет пирамидаларын үрөгүнгө оногрбут бирдейликтара авн дойтулааңы куолкуруска бастиан Япония специалистарын кытта холбоноң, аялтырбылл пирамидалары чинчийэргэ кончулу ылбылтара, бу түгэн саха учусонайдарын улахан сицилийэрин

Майы Баалы дин алас шаттаммыт. Манык алгаах иккى алас баар. Бийрдэр Наммара үрэйн халдьын оттуунэн, хоту салсаалтынан таңыстааха. Таант сиригэр дъобус сојус, үрөх хондоор майтынныр алас сыйтар, Уллу бай санага ислэн олохсуйбат сиро збит эт. Иккис Майы Баалы Наммара күнде сиинин содуруу түтүгэр бөрг кион-куон, киини харча туулар, астык дойдуга баар. Номохко юпсизирин курдук, хотугузуу-ардаа хонною арајас от дашибардаах үрдүк дъолгоот кыравшилаах. Бу хоннохко былыргыттан дыон собудын олохсуйбутун эзбөх отох суртгара, иштөйбит сэргэлэр туфуулу түрдэхгара. Сорох билинги дыон он үлүүцдэрэх, ашсаарга аатырбыг баай хонуга башнатых хондоор муостаахтара, сыйынга сырсыбыт сымстай сишижогхэрэ. Бу манык уулан барапар юрдилор сири-дойдуга, Майы Баалыга, кыстап ойбон ууланан олорор собо суюх диир бушиштарына, мин итини айылца уларыныттынан бынаарылааха сен дии санылыбын. Он эрээри 1632 сыйлан Саха сиригэр Покров баянылыктваах нуучча казактара юлиялгыртган дынаах талуургэ шаммымг албууз сири (подушная десктина), сэппэрээги, талааы солоон, эбэтэр күалу конорен оттуур сир огоончилгэх, «кыраахтааны сирин өнгөтэштитин» иниг дин алгаах, полуоктаабиг збитгэр. Оччотооңу сахалар күалу коноруүнен күүсөө дъарыктана сыйдыбыгтарын архынын докумуоннарыггар, үрэхтэрбиг, алваастарбыг алгаарыггар корусохса сен. Холобур, Бынгылаах, Күол оню, Күол куюннуг, Шеломов күлуба конорут Дынкэрэ күолу уола. Онтон бу бынаарсар Майы Баалыбыт ишитги болзунтэй күол конорутгы сыйынбыт болистин онон эзор холюроону отуунан бүрүүлээн, кырыс тарнит. Сыйынан кордохко, Эбо урукку халга (террасата) буказтын ўең сыйтар збит. Уруккуута толору уулаах, долупнугар күн уота дыиримниирээни кутун-сүрүү тардар, үгүү-мааны дойду буолуон сен збит. Билигин ханынк баңдарэр эр бэрдү буттуу сыйдан бына охуубат, хайван да шаласка киирэн угүү алыгтаах айыныг таатира сатылаабыт, күх нызжэ кырдаалыггар күолзнийэн копул коччүйэн, Аал Аллахчын Дашибар Хотун айын тывна таарыйбаг сорунгээж уутуун таңын ханнаран, күүс-уох збинен ааңар хайдаллаах дойдуга буолар збит.

Үйүйзэнгүй Уллу Кудандык бүтэник корлонуутун: «Дээ, үолсонсоюм, аны миигийн бысырыйн курдук ким булсан алгаан аянтай! ... Альзараадойду айвэр, үс күлэр ныүүн угүүн үрдүүгэр, айыс үрэх арахсынтыггар, төбүс үрөх тутуунууттар үс уус торло-куксуурдох Күүгээни уус, барыктаах Баалганаа уус, уураахлаах Кудай Бахсы уус, үс уллу болојот уустарыггар киирэгтийн дүүксүйантын илбис күүфүнэн, бойзэ шашынан бына охсор алгаах сыйны кынсыста оногоргон таңааран кулу...», - дизбит. Үйүйзэнсоюм юриас тывын, саймарын сантипин толороору Чачылъыр Таас ойнуун хангас тумулга үүммүт арбаахтаах муулкатаах аарыма тинти булан кэрэх

онгорторор. Били, Улуу Куданта усны Чынчылар Таас ойуун көнсөнчи; Майы Баалы алаанын, отохтөөх хоту хонноюцуган хягас дизки көрдөххө, бэрт узахан тумул сийденен костор, тиитгэрийн бывынтар турбут, ханан эр Улуу Куданта бу орто туруу бааран лойдуга гороон-ускоки синк буслан симдийнэн инниен кий туснан аагтасыг; ытык корлончүүгүүр аналинах юрэх майа омзээрэн, сиргэ охтон буорга кубулуйбуга дин санангахха кийн хараасыр, ээ саланар.

Бу узахан аллас иккىн отгонор хүргүүрэлтийн, Наммараны усны Гүййни билэхэтийн сыйгарыгтан сэдүүчин корисох, от отгоон ынах, сыйги иштийн оюорор узахан башыга Улуу Куданцаа дьонун салайырыг, узгийн эрхамнаныгар тыын суюлгалаах, туланын оюорор бары аяа уустарыгар түншлэх, кийн сиргэ тэндийбит ийэ уустарын дынайырыг, аյыс үрх суюлларын, заартыктарын түмэ тардар слус табыгастаах кийн сир буоларыгар уотуулжээх үрдүүк айылартан айдарышийн болт эбиг: Аллас бойтгин ашын суюлтган бынаардаха манинк: «Майы»- олохгоок тонус тылыгар «баалы» динийдүүшээх, «Баалы» (Вад-Вавилонская богиня воды)- «уу танарата» цэн. Оччотугар «Майы Баалы» гидронимы «Балык танарата» динийдүүхтээхлэйт. Былыргы обүгэээрбигт балыга злбээгүйтгэн, союн-махтайн уулуутган аагтгаабыгтарыгар соп бадахлаах. Билигин Чурапчы улууңтар баар Баалы эбийскээх күөлжер аагттарынан суюлгалаарын мин манинк бынарабын.

Бахы Баалы куоратынр суюлган ырааца сук. Мутудай-Чурагчы улууң Солооун үрэээр сыйгар дэрибигээ. Былыргы түүр тылыгар «Бүг(у)шай» бурдук дини буслар. Колинти сахашар туту үүнээрээри сири солообугутара сийденор ини. «Бахсы»- түүр тылыгар музыкант, ырынайын; артисты диний суюлгалааны энциклопедиягтан ылан биордим. Дөвөгтөөр, Чурагчы улууң Бахы изнинээс орлук злбох аатырыгт аяар танаандаах ырынайыгтардаа усны артыстыгдаацаа аатыгар югта ыйнола сэлдээр эбиг буолбаг дуо?! Сиргэрийн иккүүрдээгээ сыйгар, аатырыгт андьильнэр узахан күоп аята. «Бах(г)»- «евренинранский бог» диний энциклопедиягтан ылийн. Оччотугар эбэбигт аяга Бах уутун танарата, билүүти саха тылыгар танаардааха, Айым Тантира уута диний эбиг:

Табы Баалы дин Кыганаах номиногийн хоту оттуутгэр Баайшжа үрх сүүшүүгээр баар узахан аандыльнэр күсл. Табы- уот иччигээ, Уот Табыгтай ол инии уукаас сизэлтиг саха ызырытын аичнэтээр «Абыгай-Табыгай» диний Хатан Тэмээрийээ таайыгтан Табыгтан кордоон эрлээ. Аяа уустув уоту харыстынр кистэлгэлтийн киймийн да энээст андаажардара, аржаа омуухтарга «Табу» нууччалыны «запрет» ойлобулутгэр кубулуйбуг. Табы- Уот Тантарата, онтон Баалы- Уу танарата эбиг буолгасыга, тоёо былыргы обүгэээрбигт бу иккүүрдээ аайылтылаах күттары биир гидронимга хосилбообуттары? Дээ, дынибэ эбиг.

Бынаардаахха маниык: түг бильр, шийнтигийн дойлгуулар философской уоржэгтэригээр эзтиг ис туругут ангаархан коруулэргийгээр эзтиг бийс субстанцийгэгэн, стихиян турар дийнээр збит. Ийз кут; Салшын кут; Буор кут; Уу кут; Уот кут. Бу бийс кут тух таар баар эзтиг корунгун барьтын уоскетэр. Улаах уот икки куту холбоотоохго, ишарва ус кут сайндар торгүүгээ олонуулар. Ол ийнин сахалар оюу торгүүрүүн кытга буору ууга суурайсан, токка хатараа, икки күүстэх стихиян буор кукка инэрэн, ууга тимирблг, уокка умайбаг Туой Күөс онтороннор санда уоскетэр: аймакынг торгуулур токус ый сайллыбыгт уйатын, икки хархштаах тэрбүүти, устары муруннаах билглийн хангтайдай кулгаахтаах истиботийн дизн аландаан тураниар юнзүэскэгийн күгинчээ зуулбагын дизн тойуктарыгар холбооннор, алтыс эгненор ус ойлогт үеэ бывалынын үс күттарыгар инэрэн, ийз цүүфээтээ дъяхгар ынычны кистээни обийэр, кимиюуд да энэ суюглаах збит; Туой Күөсээх киини бу орто дойлугута тогтору дьиглохстук оворон аншар. Күөс суюгатын түнүнши бишиги, чуршигындар, сүүчүүнүүт, авырбыгт тых уоржгэээз Иванов М.С.- Багдарын Сүлбө улууснуу заанынгыгар таанаагаран турар. Ол эзтиг шегэгтаййаа күөсээх киин чөл күтгашаа буслан ойлогт, уу нур-жиннир аншалсаах дээр ойлобуул бийшаран биэрбигт эз. Очигтуутар Табы Баалы киин-суюн гангави торгуур дойлугута дээр ойлонор.

Марха Баалы- «Марха- Барда»,
Санскрит тышдыгынгар «Варга»- рың
множество дың суруна сыйниар збиг.
Оңегуттар «Барда маңтап!» дың башыр
созуруулугу дойдуга олорор эрдхинитио
«Варга Баастап!», эзбетр «Эйнин тапара
абдохтэ талыны!»- дың иэс толоон
маңтаптар, дың болу базарап тышарбыт
сындышиар. Иккис сүйтгата
хвартылыптар 6,7,8 харахтары
таайтармылаах соңустук: «Марха,
марса...» дәлэнзорус кырыгын, эрдогин
этимология Саханарға хаарты соңиңүуга
далпа ырашылтын, биғия и ысмумт сан-
скрит тышын умна иликтэрине «таир»
хаартынан дыарытыра сыйнибыттарын
туюндуурга дыны. Атын киңи хаартынын
харайын таайтар ынарахан таабырын
буолуухааңа бүгэйдии сэрэйншор.
Итинэн сингимеси саханлы «таабырын»
цыганыар «Тавро» тышларыттан
үсөсюббит буолуун сөздизиң аңбастаринах
ой-санда кынынара саңышын таасишиар.
Сынайта тутуй динир буолашка, бидиңрэгэ
түүртэр акка бөчөт олордуулун
«таабырдааны», «таазырдааны»
миндерин оссо биғиги эрабыг иштэрий IV-

динарийн, оссо онни и зорын ишигээгүй сүйзээ «история аյнтынай» загтаммыг Пероюут маних суурыйбүт: «Эндох ахсанаанах сакилар сурун бинстэрин аягтара Киммерийр (Киммерийны), Айца бинстэр (Акафисы), Айца сирстэр (Акадицэй), Тавры, Арызайдашар (Царствующие- Арии), Амазониашар (Амазони- Амазонкаллар-магнатахаг баянлаабигг шалан бинстэрэ)... Аягтарын бууутгар бочхол-табаар түйэрэн бэлизгийншэр». Бу угээни түүрээр ижилэснүүдээшээр билэгэр, хайа аяа уүхүн ага буюларын таайны сахаларга «глэбэрын»

Гаврил Михайлович ЯКОВЛЕВ,
Союз писателей Нижегородской

